UNITED STATES OF AMERICA)	
)	
ν.)	Section III
)	Disclosure
Manning, Bradley E.)	
PFC, U.S. Army,)	
HHC, U.S. Army Garrison,)	
Joint Base Myer-Henderson Hall)	23 April 2012
Fort Myer, Virginia 22211)	

- 1. In abundance of caution and to ensure the United States provides as much notice as possible to the accused pursuant to Section III of the Military Rules of Evidence (MRE), the United States is operating under the constraints as listed in the United States' Section III disclosure, dated 21 February 2012.
- 2. Pursuant to MRE 301(c)(2), the United States has not granted or promised immunity or leniency to any witness in this case in exchange for their testimony.
- 3. Pursuant to MRE 304(d), the United States makes the following updated disclosure of statements, oral and written, made by the accused that are relevant to the case, known to the trial counsel, and within the control of the Armed Forces:

See Enclosure 1.

- 4. Pursuant to MRE 311(d), the United States is not in possession of any new evidence seized from the person or property of the accused, or believed to be owned by the accused, that it intends to offer into evidence against the accused at trial.
- 5. Pursuant to MRE 321(c), the United States is not aware of any evidence of a prior eyewitness identification of the accused as a lineup or other identification process that it intends to offer into evidence against the accused at trial.
- 6. The United States will notify the defense of any updates to paragraphs 2, 3, 4, and 5, as they become known.

ASHDEN FEIN MAJ, JA Trial Counsel

UNITED STATES OF AMERICA)	
)	
ν.)	Section III
)	Disclosure
Manning, Bradley E.)	
PFC, U.S. Army,)	Enclosure 1
HHC, U.S. Army Garrison,)	
Joint Base Myer-Henderson Hall)	23 April 2012
Fort Myer, Virginia 22211)	-

		Date Produced to
BATES # Beginning	BATES # End	Defense
ManningB_00411373	ManningB_00411373	13-Mar-12
ManningB_00412430	ManningB_00412499	13-Mar-12
ManningB_00412538	ManningB_00412545	13-Mar-12
ManningB_00412553	ManningB_00412588	13-Mar-12
ManningB_00412589	ManningB_00412590	13-Mar-12
ManningB_00412591	ManningB_00412592	13-Mar-12
ManningB_00412593	ManningB_00412595	13-Mar-12
ManningB_00412596	ManningB_00412597	13-Mar-12
ManningB_00412598	ManningB_00412599	13-Mar-12
ManningB_00412600	ManningB_00412600	13-Mar-12
ManningB_00412601	ManningB_00412607	13-Mar-12
ManningB 00412608	ManningB 00412608	13-Mar-12
ManningB_00412609	ManningB_00412609	13-Mar-12
ManningB_00412610	ManningB_00412610	13-Mar-12
ManningB_00412611	ManningB_00412611	13-Mar-12
ManningB_00412614	ManningB_00412619	16-Mar-12
ManningB_00412620	ManningB_00412782	16-Mar-12
ManningB_00412783	ManningB_00412783	16-Mar-12
ManningB_00412784	ManningB_00412785	16-Mar-12
ManningB_00412786	ManningB_00412791	16-Mar-12
ManningB_00412792	ManningB_00412795	16-Mar-12
ManningB_00412796	ManningB_00412799	16-Mar-12
ManningB_00412800	ManningB_00412803	16-Mar-12
ManningB_00412804	ManningB_00412807	16-Mar-12
ManningB_00412808	ManningB_00412811	16-Mar-12
ManningB_00412812	ManningB_00412815	16-Mar-12
ManningB_00412816	ManningB_00412819	16-Mar-12
ManningB_00412820	ManningB 00412823	16-Mar-12
ManningB_00412824	ManningB_00412827	16-Mar-12
ManningB_00412828	ManningB_00412829	16-Mar-12
ManningB_00412830	ManningB_00412831	16-Mar-12
ManningB_00412832	ManningB_00412833	16-Mar-12

ManningB_00412834	ManningB_00412835	16-Mar-12
ManningB_00412836	ManningB_00412836	16-Mar-12
ManningB_00412837	ManningB_00412837	16-Mar-12
ManningB_00412838	ManningB_00412838	16-Mar-12
ManningB_00412839	ManningB_00412839	16-Mar-12
ManningB 00412840	ManningB_00412840	16-Mar-12
ManningB_00412841	ManningB_00412841	16-Mar-12
ManningB_00412842	ManningB_00412842	16-Mar-12
ManningB_00412843	ManningB_00412843	16-Mar-12
ManningB_00412844	ManningB_00412844	16-Mar-12
ManningB_00412845	ManningB_00412845	16-Mar-12
ManningB_00412846	ManningB 00412846	16-Mar-12
ManningB 00412847	ManningB 00412853	16-Mar-12
ManningB 00412854	ManningB 00412856	16-Mar-12
ManningB 00412857	ManningB 00412864	16-Mar-12
ManningB 00412865	ManningB 00412868	16-Mar-12
ManningB 00412869	ManningB 00412872	16-Mar-12
ManningB 00412873	ManningB 00412876	16-Mar-12
ManningB 00412877	ManningB_00412880	16-Mar-12
ManningB 00412881	ManningB 00412884	16-Mar-12
ManningB_00412885	ManningB_00412888	16-Mar-12
ManningB_00412889	ManningB_00412892	16-Mar-12
ManningB_00412893	ManningB_00412896	16-Mar-12
ManningB_00412897	ManningB_00412900	16-Mar-12
ManningB_00412901	ManningB 00412904	16-Mar-12
ManningB_00412905	ManningB_00412908	16-Mar-12
ManningB_00412909	ManningB_00412912	16-Mar-12
ManningB_00412913	ManningB_00412916	16-Mar-12
ManningB_00412917	ManningB_00412917	16-Mar-12
ManningB_00412918	ManningB_00412919	16-Mar-12
ManningB_00412920	ManningB_00412921	16-Mar-12
ManningB_00412922	ManningB 00412923	16-Mar-12
ManningB 00412924	ManningB 00412925	16-Mar-12
ManningB_00412926	ManningB_00412927	16-Mar-12
ManningB_00412928	ManningB_00412929	16-Mar-12
ManningB_00412930	ManningB_00412930	16-Mar-12
ManningB_00412931	ManningB_00412931	16-Mar-12
ManningB_00412932	ManningB 00412932	16-Mar-12
ManningB_00412933	ManningB_00412933	16-Mar-12
ManningB_00412934	ManningB_00412934	16-Mar-12
ManningB 00412935		16.14 12
<u> </u>	ManningB_00412935	16-Mar-12
ManningB_00412936	ManningB_00412935 ManningB_00412936	16-Mar-12

ManningB 00412938 ManningB 00412939 16-Mar-12 ManningB 00412940 ManningB 00412940 16-Mar-12 ManningB 00412941 ManningB 00412950 16-Mar-12 ManningB 00412951 ManningB 00412951 16-Mar-12 ManningB 00412952 ManningB 00412952 16-Mar-12 ManningB 00412953 ManningB 00412953 16-Mar-12 ManningB 00412954 ManningB 00412954 16-Mar-12 ManningB 00412954 ManningB 00412954 16-Mar-12 ManningB 00412955 ManningB 00412955 16-Mar-12 ManningB 00412956 ManningB 00412956 16-Mar-12 ManningB 00412957 ManningB 00412957 16-Mar-12 ManningB 00412958 ManningB 00412962 16-Mar-12 ManningB 00412963 ManningB 00412967 16-Mar-12 ManningB 00412968 ManningB
ManningB 00412940 ManningB 00412940 16-Mar-12 ManningB 00412941 ManningB 00412950 16-Mar-12 ManningB 00412951 ManningB 00412951 16-Mar-12 ManningB 00412952 ManningB 00412952 16-Mar-12 ManningB 00412953 ManningB 00412953 16-Mar-12 ManningB 00412954 ManningB 00412954 16-Mar-12 ManningB 00412955 ManningB 00412955 16-Mar-12 ManningB 00412956 ManningB 00412956 16-Mar-12 ManningB 00412957 ManningB 00412957 16-Mar-12 ManningB 00412958 ManningB 00412962 16-Mar-12 ManningB 00412963 ManningB 00412967 16-Mar-12 ManningB 00412967 ManningB 00412967 16-Mar-12 ManningB 00412975 ManningB 00412980 16-Mar-12 ManningB 00412981 ManningB
ManningB 00412941 ManningB 00412950 16-Mar-12 ManningB 00412951 ManningB 00412951 16-Mar-12 ManningB 00412952 ManningB 00412952 16-Mar-12 ManningB 00412953 ManningB 00412953 16-Mar-12 ManningB 00412954 ManningB 00412954 16-Mar-12 ManningB 00412955 ManningB 00412955 16-Mar-12 ManningB 00412956 ManningB 00412956 16-Mar-12 ManningB 00412957 ManningB 00412957 16-Mar-12 ManningB 00412958 ManningB 00412962 16-Mar-12 ManningB 00412963 ManningB 00412966 16-Mar-12 ManningB 00412967 ManningB 00412967 16-Mar-12 ManningB 00412975 ManningB 00412974 16-Mar-12 ManningB 00412981 ManningB 00412987 16-Mar-12 ManningB 00412988 ManningB
ManningB 00412951 ManningB 00412952 16-Mar-12 ManningB 00412952 ManningB 00412952 16-Mar-12 ManningB 00412953 ManningB 00412953 16-Mar-12 ManningB 00412954 ManningB 00412954 16-Mar-12 ManningB 00412955 ManningB 00412955 16-Mar-12 ManningB 00412956 ManningB 00412956 16-Mar-12 ManningB 00412957 ManningB 00412957 16-Mar-12 ManningB 00412958 ManningB 00412962 16-Mar-12 ManningB 00412963 ManningB 00412966 16-Mar-12 ManningB 00412967 ManningB 00412967 16-Mar-12 ManningB 00412968 ManningB 00412974 16-Mar-12 ManningB 00412975 ManningB 00412987 16-Mar-12 ManningB 00412988 ManningB 00412987 16-Mar-12 ManningB 00412983 ManningB
ManningB 00412952 ManningB 00412953 16-Mar-12 ManningB 00412953 ManningB 00412953 16-Mar-12 ManningB 00412954 ManningB 00412954 16-Mar-12 ManningB 00412955 ManningB 00412955 16-Mar-12 ManningB 00412956 ManningB 00412956 16-Mar-12 ManningB 00412957 ManningB 00412957 16-Mar-12 ManningB 00412958 ManningB 00412962 16-Mar-12 ManningB 00412963 ManningB 00412966 16-Mar-12 ManningB 00412967 ManningB 00412967 16-Mar-12 ManningB 00412968 ManningB 00412974 16-Mar-12 ManningB 00412981 ManningB 00412987 16-Mar-12 ManningB 00412988 ManningB 00412992 16-Mar-12 ManningB 00413000 ManningB 00413013 16-Mar-12 ManningB 00413014 ManningB
ManningB 00412953 ManningB 00412954 16-Mar-12 ManningB 00412954 ManningB 00412955 16-Mar-12 ManningB 00412955 ManningB 00412955 16-Mar-12 ManningB 00412956 ManningB 00412956 16-Mar-12 ManningB 00412957 ManningB 00412957 16-Mar-12 ManningB 00412958 ManningB 00412962 16-Mar-12 ManningB 00412963 ManningB 00412966 16-Mar-12 ManningB 00412967 ManningB 00412967 16-Mar-12 ManningB 00412968 ManningB 00412974 16-Mar-12 ManningB 00412981 ManningB 00412987 16-Mar-12 ManningB 00412988 ManningB 00412987 16-Mar-12 ManningB 00412993 ManningB 00413006 16-Mar-12 ManningB 00413000 ManningB 00413013 16-Mar-12 ManningB 00413014 ManningB
ManningB 00412954 ManningB 00412954 16-Mar-12 ManningB 00412955 ManningB 00412955 16-Mar-12 ManningB 00412956 ManningB 00412956 16-Mar-12 ManningB 00412957 ManningB 00412957 16-Mar-12 ManningB 00412958 ManningB 00412962 16-Mar-12 ManningB 00412963 ManningB 00412966 16-Mar-12 ManningB 00412967 ManningB 00412967 16-Mar-12 ManningB 00412968 ManningB 00412974 16-Mar-12 ManningB 00412975 ManningB 00412980 16-Mar-12 ManningB 00412981 ManningB 00412987 16-Mar-12 ManningB 00412988 ManningB 00412992 16-Mar-12 ManningB 00413000 ManningB 00413006 16-Mar-12 ManningB 00413014 ManningB 00413014 16-Mar-12 ManningB 00413015 ManningB
ManningB 00412955 ManningB 00412956 16-Mar-12 ManningB 00412956 ManningB 00412956 16-Mar-12 ManningB 00412957 ManningB 00412957 16-Mar-12 ManningB 00412958 ManningB 00412962 16-Mar-12 ManningB 00412963 ManningB 00412966 16-Mar-12 ManningB 00412967 ManningB 00412967 16-Mar-12 ManningB 00412968 ManningB 00412974 16-Mar-12 ManningB 00412975 ManningB 00412980 16-Mar-12 ManningB 00412981 ManningB 00412987 16-Mar-12 ManningB 00412988 ManningB 00412992 16-Mar-12 ManningB 00412993 ManningB 00412999 16-Mar-12 ManningB 00413006 16-Mar-12 ManningB 00413013 16-Mar-12 ManningB 00413014 ManningB 00413015 16-Mar-12 ManningB 00413015
ManningB 00412956 ManningB 00412957 16-Mar-12 ManningB 00412957 ManningB 00412957 16-Mar-12 ManningB 00412958 ManningB 00412962 16-Mar-12 ManningB 00412963 ManningB 00412966 16-Mar-12 ManningB 00412967 ManningB 00412967 16-Mar-12 ManningB 00412974 16-Mar-12 16-Mar-12 ManningB 00412975 ManningB 00412980 16-Mar-12 ManningB 00412981 ManningB 00412987 16-Mar-12 ManningB 00412988 ManningB 00412992 16-Mar-12 ManningB 00412993 ManningB 00412999 16-Mar-12 ManningB 00413000 ManningB 00413013 16-Mar-12 ManningB 00413014 ManningB 00413014 16-Mar-12 ManningB 00413015 ManningB 00413015 16-Mar-12 ManningB 00413016 ManningB 00413016
ManningB_00412957 ManningB_00412957 16-Mar-12 ManningB_00412958 ManningB_00412962 16-Mar-12 ManningB_00412963 ManningB_00412966 16-Mar-12 ManningB_00412967 ManningB_00412967 16-Mar-12 ManningB_00412968 ManningB_00412974 16-Mar-12 ManningB_00412975 ManningB_00412980 16-Mar-12 ManningB_00412981 ManningB_00412987 16-Mar-12 ManningB_00412988 ManningB_00412992 16-Mar-12 ManningB_00413000 ManningB_00413006 16-Mar-12 ManningB_00413007 ManningB_00413013 16-Mar-12 ManningB_00413014 ManningB_00413014 16-Mar-12 ManningB_00413015 ManningB_00413015 16-Mar-12 ManningB_00413016 ManningB_00413016 16-Mar-12 ManningB_00413017 ManningB_00413017 16-Mar-12
ManningB 00412958 ManningB 00412962 16-Mar-12 ManningB 00412963 ManningB 00412966 16-Mar-12 ManningB 00412967 ManningB 00412967 16-Mar-12 ManningB 00412968 ManningB 00412974 16-Mar-12 ManningB 00412975 ManningB 00412980 16-Mar-12 ManningB 00412981 ManningB 00412987 16-Mar-12 ManningB 00412988 ManningB 00412992 16-Mar-12 ManningB 00412993 ManningB 00412999 16-Mar-12 ManningB 00413000 ManningB 00413013 16-Mar-12 ManningB 00413014 ManningB 00413013 16-Mar-12 ManningB 00413015 ManningB 00413015 16-Mar-12 ManningB 00413016 ManningB 00413016 16-Mar-12 ManningB 00413017 ManningB 00413017 16-Mar-12
ManningB 00412963 ManningB 00412966 16-Mar-12 ManningB 00412967 ManningB 00412967 16-Mar-12 ManningB 00412968 ManningB 00412974 16-Mar-12 ManningB 00412975 ManningB 00412980 16-Mar-12 ManningB 00412981 ManningB 00412987 16-Mar-12 ManningB 00412988 ManningB 00412992 16-Mar-12 ManningB 00412993 ManningB 00412999 16-Mar-12 ManningB 00413000 ManningB 00413016 16-Mar-12 ManningB 00413013 16-Mar-12 ManningB 00413014 16-Mar-12 ManningB 00413015 ManningB 00413015 16-Mar-12 ManningB 00413016 ManningB 00413016 16-Mar-12 ManningB 00413017 ManningB 00413017 16-Mar-12
ManningB 00412967 ManningB 00412967 16-Mar-12 ManningB 00412968 ManningB 00412974 16-Mar-12 ManningB 00412975 ManningB 00412980 16-Mar-12 ManningB 00412981 ManningB 00412987 16-Mar-12 ManningB 00412988 ManningB 00412992 16-Mar-12 ManningB 00412993 ManningB 00412999 16-Mar-12 ManningB 00413000 ManningB 00413006 16-Mar-12 ManningB 00413017 ManningB 00413014 16-Mar-12 ManningB 00413015 ManningB 00413015 16-Mar-12 ManningB 00413016 ManningB 00413016 16-Mar-12 ManningB 00413017 ManningB 00413017 16-Mar-12
ManningB 00412968 ManningB 00412974 16-Mar-12 ManningB 00412975 ManningB 00412980 16-Mar-12 ManningB 00412981 ManningB 00412987 16-Mar-12 ManningB 00412988 ManningB 00412992 16-Mar-12 ManningB 00412993 ManningB 00412999 16-Mar-12 ManningB 00413000 ManningB 00413006 16-Mar-12 ManningB 00413017 ManningB 00413014 16-Mar-12 ManningB 00413015 ManningB 00413015 16-Mar-12 ManningB 00413016 ManningB 00413016 16-Mar-12 ManningB 00413017 ManningB 00413017 16-Mar-12
ManningB 00412975 ManningB 00412980 16-Mar-12 ManningB 00412981 ManningB 00412987 16-Mar-12 ManningB 00412988 ManningB 00412992 16-Mar-12 ManningB 00412993 ManningB 00412999 16-Mar-12 ManningB 00413000 ManningB 00413006 16-Mar-12 ManningB 00413017 ManningB 00413013 16-Mar-12 ManningB 00413014 ManningB 00413015 16-Mar-12 ManningB 00413015 ManningB 00413016 16-Mar-12 ManningB 00413016 ManningB 00413016 16-Mar-12 ManningB 00413017 ManningB 00413017 16-Mar-12
ManningB 00412981 ManningB 00412987 16-Mar-12 ManningB 00412988 ManningB 00412992 16-Mar-12 ManningB 00412993 ManningB 00412999 16-Mar-12 ManningB 00413000 ManningB 00413006 16-Mar-12 ManningB 00413017 ManningB 00413013 16-Mar-12 ManningB 00413014 ManningB 00413015 16-Mar-12 ManningB 00413016 ManningB 00413016 16-Mar-12 ManningB 00413017 ManningB 00413017 16-Mar-12
ManningB 00412988 ManningB 00412992 16-Mar-12 ManningB 00412993 ManningB 00412999 16-Mar-12 ManningB 00413000 ManningB 00413006 16-Mar-12 ManningB 00413007 ManningB 00413013 16-Mar-12 ManningB 00413014 ManningB 00413014 16-Mar-12 ManningB 00413015 ManningB 00413015 16-Mar-12 ManningB 00413016 ManningB 00413016 16-Mar-12 ManningB 00413017 ManningB 00413017 16-Mar-12
ManningB 00412993 ManningB 00412999 16-Mar-12 ManningB 00413000 ManningB 00413006 16-Mar-12 ManningB 00413007 ManningB 00413013 16-Mar-12 ManningB 00413014 ManningB 00413014 16-Mar-12 ManningB 00413015 ManningB 00413015 16-Mar-12 ManningB 00413016 ManningB 00413016 16-Mar-12 ManningB 00413017 ManningB 00413017 16-Mar-12
ManningB 00413000 ManningB 00413006 16-Mar-12 ManningB 00413007 ManningB 00413013 16-Mar-12 ManningB 00413014 ManningB 00413014 16-Mar-12 ManningB 00413015 ManningB 00413015 16-Mar-12 ManningB 00413016 ManningB 00413016 16-Mar-12 ManningB 00413017 ManningB 00413017 16-Mar-12
ManningB 00413007 ManningB 00413013 16-Mar-12 ManningB 00413014 ManningB 00413014 16-Mar-12 ManningB 00413015 ManningB 00413015 16-Mar-12 ManningB 00413016 ManningB 00413016 16-Mar-12 ManningB 00413017 ManningB 00413017 16-Mar-12
ManningB_00413014 ManningB_00413014 16-Mar-12 ManningB_00413015 ManningB_00413015 16-Mar-12 ManningB_00413016 ManningB_00413016 16-Mar-12 ManningB_00413017 ManningB_00413017 16-Mar-12
ManningB 00413015 ManningB 00413015 16-Mar-12 ManningB 00413016 ManningB 00413016 16-Mar-12 ManningB 00413017 ManningB 00413017 16-Mar-12
ManningB_00413016 ManningB_00413016 16-Mar-12 ManningB_00413017 ManningB_00413017 16-Mar-12
ManningB_00413017
ManningB_00413026 ManningB_00413796 16-Mar-12
ManningB_00417536 ManningB_00417539 16-Mar-12
ManningB_00417540 ManningB_00417543 16-Mar-12
ManningB_00417552 ManningB_00417553 16-Mar-12
ManningB_00417554 ManningB_00417557 16-Mar-12
ManningB_00417558 ManningB_00417560 16-Mar-12
ManningB_00417561 ManningB_00417564 16-Mar-12
ManningB_00417572 ManningB_00417581 16-Mar-12
ManningB_00417703 ManningB_00417707 16-Mar-12
ManningB_00417708 ManningB_00417711 16-Mar-12
ManningB_00417774 ManningB_00417784 16-Mar-12
ManningB_00417791
ManningB_00417796 ManningB_00417796 16-Mar-12
ManningB_00417797 ManningB_00417797 16-Mar-12
ManningB_00417798 ManningB_00417812 16-Mar-12
ManningB_00417820 ManningB_00417826 16-Mar-12
ManningB_00417827 ManningB_00417835 16-Mar-12
ManningB_00417836 ManningB_00417842 16-Mar-12

ManningB_00418562 ManningB_00418574 12-Apr-12 ManningB_00418690 ManningB_00418744 12-Apr-12 ManningB_00418745 ManningB_00418915 12-Apr-12 ManningB_00418916 ManningB_00418989 12-Apr-12 ManningB_00418990 ManningB_00418994 12-Apr-12 ManningB_00419065 ManningB_00419066 12-Apr-12 ManningB_004191909 ManningB_00419103 12-Apr-12 ManningB_00419104 ManningB_00419117 12-Apr-12 ManningB_00419118 ManningB_00419122 12-Apr-12 ManningB_00419136 ManningB_00419138 12-Apr-12 ManningB_00419139 ManningB_00419220 12-Apr-12 ManningB_00419230 ManningB_00419236 12-Apr-12 ManningB_00419253 ManningB_00419258 12-Apr-12 ManningB_00419471 ManningB_00419471 12-Apr-12 ManningB_00419472 ManningB_00419472 12-Apr-12 ManningB_00419487 ManningB_00419486 12-Apr-12 ManningB_00419488 ManningB_00419493 12-Apr-12 ManningB_00419494 ManningB_004194			
ManningB 00418745 ManningB 00418915 12-Apr-12 ManningB 00418916 ManningB 00418989 12-Apr-12 ManningB 00418990 ManningB 00418994 12-Apr-12 ManningB 00419065 ManningB 00419066 12-Apr-12 ManningB 00419099 ManningB 00419103 12-Apr-12 ManningB 00419104 ManningB 00419117 12-Apr-12 ManningB 00419118 ManningB 00419122 12-Apr-12 ManningB 00419136 ManningB 00419138 12-Apr-12 ManningB 00419139 ManningB 00419220 12-Apr-12 ManningB 0041921 ManningB 00419236 12-Apr-12 ManningB 0041921 ManningB 00419236 12-Apr-12 ManningB 0041921 ManningB 00419258 12-Apr-12 ManningB 00419471 ManningB 00419471 12-Apr-12 ManningB 00419472 ManningB <t< td=""><td>ManningB_00418562</td><td>ManningB_00418574</td><td>12-Apr-12</td></t<>	ManningB_00418562	ManningB_00418574	12-Apr-12
ManningB 00418916 ManningB 00418989 12-Apr-12 ManningB 00418990 ManningB 00418994 12-Apr-12 ManningB 00419065 ManningB 00419066 12-Apr-12 ManningB 00419099 ManningB 00419103 12-Apr-12 ManningB 00419104 ManningB 00419117 12-Apr-12 ManningB 00419118 ManningB 00419122 12-Apr-12 ManningB 00419136 ManningB 00419138 12-Apr-12 ManningB 00419139 ManningB 00419220 12-Apr-12 ManningB 00419221 ManningB 00419236 12-Apr-12 ManningB 00419253 ManningB 00419258 12-Apr-12 ManningB 00419471 ManningB 00419471 12-Apr-12 ManningB 00419472 ManningB 00419472 12-Apr-12 ManningB 00419473 ManningB 00419486 12-Apr-12 ManningB 00419488 ManningB	ManningB_00418690	ManningB_00418744	12-Apr-12
ManningB 00418990 ManningB 00418994 12-Apr-12 ManningB 00419065 ManningB 00419066 12-Apr-12 ManningB 00419099 ManningB 00419103 12-Apr-12 ManningB 00419104 ManningB 00419117 12-Apr-12 ManningB 00419118 ManningB 00419122 12-Apr-12 ManningB 00419136 ManningB 00419138 12-Apr-12 ManningB 00419139 ManningB 00419220 12-Apr-12 ManningB 00419221 ManningB 00419236 12-Apr-12 ManningB 00419253 ManningB 00419258 12-Apr-12 ManningB 00419471 ManningB 00419471 12-Apr-12 ManningB 00419472 ManningB 00419472 12-Apr-12 ManningB 00419473 ManningB 00419486 12-Apr-12 ManningB 00419488 ManningB 00419487 12-Apr-12 ManningB 00419494 ManningB	ManningB_00418745	ManningB_00418915	12-Apr-12
ManningB 00419065 ManningB 00419066 12-Apr-12 ManningB 00419099 ManningB 00419103 12-Apr-12 ManningB 00419104 ManningB 00419117 12-Apr-12 ManningB 00419118 ManningB 00419122 12-Apr-12 ManningB 00419136 ManningB 00419138 12-Apr-12 ManningB 00419139 ManningB 00419220 12-Apr-12 ManningB 00419221 ManningB 00419236 12-Apr-12 ManningB 00419253 ManningB 00419258 12-Apr-12 ManningB 00419471 ManningB 00419471 12-Apr-12 ManningB 00419472 ManningB 00419472 12-Apr-12 ManningB 00419473 ManningB 00419486 12-Apr-12 ManningB 00419487 ManningB 00419487 12-Apr-12 ManningB 00419488 ManningB 00419493 12-Apr-12 ManningB 00419496 ManningB	ManningB_00418916	ManningB_ 00418989	12-Apr-12
ManningB 00419099 ManningB 00419103 12-Apr-12 ManningB 00419104 ManningB 00419117 12-Apr-12 ManningB 00419118 ManningB 00419122 12-Apr-12 ManningB 00419136 ManningB 00419138 12-Apr-12 ManningB 00419139 ManningB 00419220 12-Apr-12 ManningB 00419221 ManningB 00419236 12-Apr-12 ManningB 00419253 ManningB 00419258 12-Apr-12 ManningB 00419471 ManningB 00419471 12-Apr-12 ManningB 00419472 ManningB 00419472 12-Apr-12 ManningB 00419473 ManningB 00419486 12-Apr-12 ManningB 00419487 ManningB 00419487 12-Apr-12 ManningB 00419488 ManningB 00419493 12-Apr-12 ManningB 00419494 ManningB 00419496 12-Apr-12 ManningB 00419496 ManningB	ManningB_00418990	ManningB_00418994	12-Apr-12
ManningB 00419104 ManningB 00419117 12-Apr-12 ManningB 00419118 ManningB 00419122 12-Apr-12 ManningB 00419136 ManningB 00419138 12-Apr-12 ManningB 00419139 ManningB 00419220 12-Apr-12 ManningB 00419221 ManningB 00419236 12-Apr-12 ManningB 00419253 ManningB 00419258 12-Apr-12 ManningB 00419471 ManningB 00419471 12-Apr-12 ManningB 00419472 ManningB 00419472 12-Apr-12 ManningB 00419473 ManningB 00419486 12-Apr-12 ManningB 00419487 ManningB 00419487 12-Apr-12 ManningB 00419488 ManningB 00419493 12-Apr-12 ManningB 00419494 ManningB 00419494 12-Apr-12 ManningB 00419495 ManningB 00419495 12-Apr-12 ManningB 00419503 ManningB	ManningB_00419065	ManningB_00419066	12-Apr-12
ManningB 00419118 ManningB 00419122 12-Apr-12 ManningB 00419136 ManningB 00419138 12-Apr-12 ManningB 00419139 ManningB 00419220 12-Apr-12 ManningB 00419221 ManningB 00419236 12-Apr-12 ManningB 00419253 ManningB 00419258 12-Apr-12 ManningB 00419471 ManningB 00419471 12-Apr-12 ManningB 00419472 ManningB 00419472 12-Apr-12 ManningB 00419473 ManningB 00419486 12-Apr-12 ManningB 00419487 ManningB 00419487 12-Apr-12 ManningB 00419488 ManningB 00419493 12-Apr-12 ManningB 00419494 ManningB 00419494 12-Apr-12 ManningB 00419495 ManningB 00419496 12-Apr-12 ManningB 00419496 ManningB 00419503 12-Apr-12 ManningB 00419504 ManningB	ManningB_00419099	ManningB_00419103	12-Apr-12
ManningB 00419136 ManningB 00419138 12-Apr-12 ManningB 00419139 ManningB 00419220 12-Apr-12 ManningB 00419221 ManningB 00419236 12-Apr-12 ManningB 00419253 ManningB 00419258 12-Apr-12 ManningB 00419471 ManningB 00419471 12-Apr-12 ManningB 00419472 ManningB 00419472 12-Apr-12 ManningB 00419473 ManningB 00419486 12-Apr-12 ManningB 00419487 ManningB 00419487 12-Apr-12 ManningB 00419488 ManningB 00419493 12-Apr-12 ManningB 00419494 ManningB 00419494 12-Apr-12 ManningB 00419495 ManningB 00419496 12-Apr-12 ManningB 00419496 ManningB 00419502 12-Apr-12 ManningB 00419503 ManningB 12-Apr-12 ManningB 00419504 ManningB 00419516	ManningB_00419104	ManningB_00419117	12-Apr-12
ManningB 00419139 ManningB 00419220 12-Apr-12 ManningB 00419221 ManningB 00419236 12-Apr-12 ManningB 00419253 ManningB 00419471 12-Apr-12 ManningB 00419471 ManningB 00419471 12-Apr-12 ManningB 00419472 ManningB 00419472 12-Apr-12 ManningB 00419473 ManningB 00419486 12-Apr-12 ManningB 00419487 ManningB 00419487 12-Apr-12 ManningB 00419488 ManningB 00419493 12-Apr-12 ManningB 00419494 ManningB 00419494 12-Apr-12 ManningB 00419495 ManningB 00419495 12-Apr-12 ManningB 00419496 ManningB 00419496 12-Apr-12 ManningB 00419503 ManningB 00419503 12-Apr-12 ManningB 00419517 ManningB 00419518 12-Apr-12 ManningB 00419518 ManningB	ManningB_00419118	ManningB_00419122	12-Apr-12
ManningB 00419221 ManningB 00419236 12-Apr-12 ManningB 00419253 ManningB 00419258 12-Apr-12 ManningB 00419471 ManningB 00419471 12-Apr-12 ManningB 00419472 ManningB 00419472 12-Apr-12 ManningB 00419473 ManningB 00419486 12-Apr-12 ManningB 00419487 ManningB 00419487 12-Apr-12 ManningB 00419488 ManningB 00419493 12-Apr-12 ManningB 00419494 ManningB 00419494 12-Apr-12 ManningB 00419495 ManningB 00419495 12-Apr-12 ManningB 00419496 ManningB 00419502 12-Apr-12 ManningB 00419503 ManningB 00419503 12-Apr-12 ManningB 00419516 12-Apr-12 ManningB 00419517 ManningB 12-Apr-12 ManningB 00419518 ManningB 12-Apr-12 ManningB 0	ManningB_00419136	ManningB_00419138	12-Apr-12
ManningB 00419253 ManningB 00419258 12-Apr-12 ManningB 00419471 ManningB 00419471 12-Apr-12 ManningB 00419472 ManningB 00419472 12-Apr-12 ManningB 00419473 ManningB 00419486 12-Apr-12 ManningB 00419487 ManningB 00419487 12-Apr-12 ManningB 00419488 ManningB 00419493 12-Apr-12 ManningB 00419494 ManningB 00419494 12-Apr-12 ManningB 00419495 ManningB 00419495 12-Apr-12 ManningB 00419496 ManningB 00419496 12-Apr-12 ManningB 00419497 ManningB 00419503 12-Apr-12 ManningB 00419504 ManningB 00419516 12-Apr-12 ManningB 00419517 ManningB 00419517 12-Apr-12 ManningB 00419518 ManningB 12-Apr-12 ManningB 00419521 ManningB 12-Apr-12 </td <td>ManningB_00419139</td> <td>ManningB_00419220</td> <td>12-Apr-12</td>	ManningB_00419139	ManningB_00419220	12-Apr-12
ManningB 00419471 ManningB 00419471 12-Apr-12 ManningB 00419472 ManningB 00419472 12-Apr-12 ManningB 00419473 ManningB 00419486 12-Apr-12 ManningB 00419487 ManningB 00419487 12-Apr-12 ManningB 00419488 ManningB 00419493 12-Apr-12 ManningB 00419494 ManningB 00419494 12-Apr-12 ManningB 00419495 ManningB 00419495 12-Apr-12 ManningB 00419496 ManningB 00419496 12-Apr-12 ManningB 00419497 ManningB 00419502 12-Apr-12 ManningB 00419503 ManningB 00419503 12-Apr-12 ManningB 00419516 12-Apr-12 12-Apr-12 ManningB 00419517 ManningB 12-Apr-12 ManningB 00419518 ManningB 12-Apr-12 ManningB 00419521 ManningB 12-Apr-12 ManningB	ManningB_00419221	ManningB_00419236	12-Apr-12
ManningB 00419472 ManningB 00419472 12-Apr-12 ManningB 00419473 ManningB 00419486 12-Apr-12 ManningB 00419487 ManningB 00419487 12-Apr-12 ManningB 00419488 ManningB 00419493 12-Apr-12 ManningB 00419494 ManningB 00419494 12-Apr-12 ManningB 00419495 ManningB 00419495 12-Apr-12 ManningB 00419496 ManningB 00419496 12-Apr-12 ManningB 00419497 ManningB 00419503 12-Apr-12 ManningB 00419503 ManningB 00419503 12-Apr-12 ManningB 00419504 ManningB 00419516 12-Apr-12 ManningB 00419517 ManningB 00419517 12-Apr-12 ManningB 00419518 ManningB 12-Apr-12 ManningB 00419521 ManningB 12-Apr-12 ManningB 00419574 ManningB 00419596 12-Apr-12 </td <td>ManningB_00419253</td> <td>ManningB_00419258</td> <td>12-Apr-12</td>	ManningB_00419253	ManningB_00419258	12-Apr-12
ManningB 00419473 ManningB 00419486 12-Apr-12 ManningB 00419487 ManningB 00419487 12-Apr-12 ManningB 00419488 ManningB 00419493 12-Apr-12 ManningB 00419494 ManningB 00419494 12-Apr-12 ManningB 00419495 ManningB 00419495 12-Apr-12 ManningB 00419496 ManningB 00419496 12-Apr-12 ManningB 00419497 ManningB 00419502 12-Apr-12 ManningB 00419503 ManningB 00419503 12-Apr-12 ManningB 00419504 ManningB 00419516 12-Apr-12 ManningB 00419517 ManningB 00419517 12-Apr-12 ManningB 00419518 ManningB 12-Apr-12 ManningB 00419521 ManningB 12-Apr-12 ManningB 00419574 ManningB 00419596 12-Apr-12 ManningB 00419627 ManningB 00419638 12-Apr-12 </td <td>ManningB_00419471</td> <td>ManningB_00419471</td> <td>12-Apr-12</td>	ManningB_00419471	ManningB_00419471	12-Apr-12
ManningB 00419487 ManningB 00419487 12-Apr-12 ManningB 00419488 ManningB 00419493 12-Apr-12 ManningB 00419494 ManningB 00419494 12-Apr-12 ManningB 00419495 ManningB 00419495 12-Apr-12 ManningB 00419496 ManningB 00419496 12-Apr-12 ManningB 00419497 ManningB 00419502 12-Apr-12 ManningB 00419503 ManningB 00419503 12-Apr-12 ManningB 00419504 ManningB 00419516 12-Apr-12 ManningB 00419517 ManningB 00419517 12-Apr-12 ManningB 00419518 ManningB 12-Apr-12 ManningB 00419521 ManningB 12-Apr-12 ManningB 00419574 ManningB 00419596 12-Apr-12 ManningB 00419627 ManningB 00419638 12-Apr-12	ManningB_00419472	ManningB_00419472	12-Apr-12
ManningB 00419488 ManningB 00419493 12-Apr-12 ManningB 00419494 ManningB 00419494 12-Apr-12 ManningB 00419495 ManningB 00419495 12-Apr-12 ManningB 00419496 ManningB 00419496 12-Apr-12 ManningB 00419497 ManningB 00419502 12-Apr-12 ManningB 00419503 ManningB 00419503 12-Apr-12 ManningB 00419504 ManningB 00419516 12-Apr-12 ManningB 00419517 ManningB 00419517 12-Apr-12 ManningB 00419518 ManningB 12-Apr-12 ManningB 00419521 ManningB 12-Apr-12 ManningB 00419574 ManningB 00419596 12-Apr-12 ManningB 00419627 ManningB 00419638 12-Apr-12	ManningB_00419473	ManningB_00419486	12-Apr-12
ManningB 00419494 ManningB 00419494 12-Apr-12 ManningB 00419495 ManningB 00419495 12-Apr-12 ManningB 00419496 ManningB 00419496 12-Apr-12 ManningB 00419497 ManningB 00419502 12-Apr-12 ManningB 00419503 ManningB 00419503 12-Apr-12 ManningB 00419504 ManningB 00419516 12-Apr-12 ManningB 00419517 ManningB 00419517 12-Apr-12 ManningB 00419518 ManningB 12-Apr-12 ManningB 00419521 ManningB 12-Apr-12 ManningB 00419574 ManningB 00419596 12-Apr-12 ManningB 00419627 ManningB 00419638 12-Apr-12	ManningB_00419487	ManningB_00419487	12-Apr-12
ManningB 00419495 ManningB 00419495 12-Apr-12 ManningB 00419496 ManningB 00419496 12-Apr-12 ManningB 00419497 ManningB 00419502 12-Apr-12 ManningB 00419503 ManningB 00419503 12-Apr-12 ManningB 00419504 ManningB 00419516 12-Apr-12 ManningB 00419517 ManningB 00419517 12-Apr-12 ManningB 00419518 ManningB 12-Apr-12 ManningB 00419521 ManningB 12-Apr-12 ManningB 00419574 ManningB 00419596 12-Apr-12 ManningB 00419627 ManningB 00419638 12-Apr-12	ManningB_00419488	ManningB_00419493	12-Apr-12
ManningB 00419496 ManningB 00419496 12-Apr-12 ManningB 00419497 ManningB 00419502 12-Apr-12 ManningB 00419503 ManningB 00419503 12-Apr-12 ManningB 00419504 ManningB 00419516 12-Apr-12 ManningB 00419517 ManningB 00419517 12-Apr-12 ManningB 00419518 ManningB 12-Apr-12 ManningB 00419521 ManningB 12-Apr-12 ManningB 00419574 ManningB 00419596 12-Apr-12 ManningB 00419627 ManningB 00419638 12-Apr-12	ManningB_00419494	ManningB_00419494	12-Apr-12
ManningB 00419497 ManningB 00419502 12-Apr-12 ManningB 00419503 ManningB 00419503 12-Apr-12 ManningB 00419504 ManningB 00419516 12-Apr-12 ManningB 00419517 ManningB 00419517 12-Apr-12 ManningB 00419518 ManningB 00419518 12-Apr-12 ManningB 00419521 ManningB 00419521 12-Apr-12 ManningB 00419574 ManningB 00419596 12-Apr-12 ManningB 00419627 ManningB 00419638 12-Apr-12	ManningB_00419495	ManningB_00419495	12-Apr-12
ManningB 00419503 ManningB 00419503 12-Apr-12 ManningB 00419504 ManningB 00419516 12-Apr-12 ManningB 00419517 ManningB 00419517 12-Apr-12 ManningB 00419518 ManningB 00419518 12-Apr-12 ManningB 00419521 ManningB 00419521 12-Apr-12 ManningB 00419574 ManningB 00419596 12-Apr-12 ManningB 00419627 ManningB 00419638 12-Apr-12	ManningB_00419496	ManningB_00419496	12-Apr-12
ManningB 00419504 ManningB 00419516 12-Apr-12 ManningB 00419517 ManningB 00419517 12-Apr-12 ManningB 00419518 ManningB 00419518 12-Apr-12 ManningB 00419521 ManningB 00419521 12-Apr-12 ManningB 00419574 ManningB 00419596 12-Apr-12 ManningB 00419627 ManningB 00419638 12-Apr-12	ManningB_00419497	ManningB_00419502	12-Apr-12
ManningB 00419517 ManningB 00419517 12-Apr-12 ManningB 00419518 ManningB 00419518 12-Apr-12 ManningB 00419521 ManningB 00419521 12-Apr-12 ManningB 00419574 ManningB 00419596 12-Apr-12 ManningB 00419627 ManningB 00419638 12-Apr-12	ManningB_00419503	ManningB_00419503	12-Apr-12
ManningB 00419518 ManningB 00419518 12-Apr-12 ManningB 00419521 ManningB 00419521 12-Apr-12 ManningB 00419574 ManningB 00419596 12-Apr-12 ManningB 00419627 ManningB 00419638 12-Apr-12	ManningB_00419504	ManningB_00419516	12-Apr-12
ManningB 00419521 ManningB 00419521 12-Apr-12 ManningB 00419574 ManningB 00419596 12-Apr-12 ManningB 00419627 ManningB 00419638 12-Apr-12	ManningB_00419517	ManningB_00419517	12-Apr-12
ManningB_00419574 ManningB_00419596 12-Apr-12 ManningB_00419627 ManningB_00419638 12-Apr-12	ManningB_00419518	ManningB_00419518	12-Apr-12
ManningB_00419627 ManningB_00419638 12-Apr-12	ManningB_00419521	ManningB_00419521	12-Apr-12
	ManningB_00419574	ManningB_00419596	12-Apr-12
ManningB_00419657 ManningB_00419657 12-Apr-12	ManningB_00419627	ManningB_00419638	12-Apr-12
	ManningB_00419657	ManningB 00419657	12-Apr-12